



**“RADIO-DIFUZIONI CENTAR” doo,
Podgorica**

**Finansijski iskazi za 2016. godinu
u skladu sa računovodstvenim propisima
Crne Gore**

i

Izvještaj nezavisnog revizora

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	1 - 2
FINANSIJSKI ISKAZI	
Iskaz o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha)	3
Iskaz o finansijskoj poziciji (Bilans stanja)	4
Iskaz o promjenama na kapitalu	5
Iskaz o novčanim tokovima	6
Napomene uz finansijske iskaze	7 - 18

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Osnivaču "Radio-difuzni centar" d.o.o., Podgorica

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza društva "Radio-difuzni centar" d.o.o., Podgorica (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja) na dan 31. decembra 2016. godine, odgovarajući iskaz o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha), iskaz o novčanim tokovima i iskaz o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske iskaze.

Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 52/2016), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim iskazima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih iskaza radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu adekvatnosti primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.

Osnove za mišljenje sa rezervom

Nekretnine, postrojenja i oprema Društva na dan 31. decembar 2016. godine iznose EUR 15,022,364. Društvo nije izvršilo test obezvrijeđenja imovine na dan sastavljanja finansijskih iskaza u skladu sa zahtjevima MRS 36 - „Umanjenje vrijednosti imovine“. Usled toga nismo bili u mogućnosti da potvrdimo nadoknadivost iskazane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, niti da kvantifikujemo potencijalne efekte odstupanja od navedenog standarda u finansijskim iskazima Društva na dan 31. decembar 2016. godine.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Osnivaču “Radio-difuzni centar” d.o.o., Podgorica (Nastavak)

Osnove za mišljenje sa rezervom (Nastavak)

Nismo prisustvovali popisu zaliha iskazanih u iznosu od EUR 450,011 na dan 31. decembra 2016. godine, s obzirom na to da je popis bio izvršen prije našeg imenovanja za revizora Društva. Zbog prirode računovodstvene evidencije, nismo bili u mogućnosti da se drugim revizorskim postupcima uvjerimo u količine zaliha na dan bilansiranja.

Potraživanja Društva na dan 31. decembra 2016. godine iznose EUR 5,877,945 i uključuju potraživanja starija od godinu dana od dana dospijeća u iznosu od EUR 205,101. Iako je naplata ovih potraživanja neizvjesna, Društvo nije izvršilo njihovu ispravku vrijednosti. Saglasno tome, potraživanja Društva iskazana u bilansu stanja i rezultat tekuće godine su više iskazani za EUR 205,101. Takođe, za potraživanja u iznosu od EUR 898,348 nismo bili u mogućnosti da pribavimo nezavisne potvrde stanja, niti da alternativnim revizorskim postupcima potvrdimo realnost iskazanih potraživanja.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za potencijalne efekte koje na finansijske iskaze imaju pitanja iznijeta u Osnovama za mišljenje sa rezervom, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu.

Podgorica, 1. jun 2017. godine




Milovan Popović
Ovlašćeni revizor

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine

U EUR

	Napomena	2016.	2015.
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje	5	3,853,686	3,975,441
Ostali poslovni prihodi	6	441,127	690,556
		4,294,813	4,665,997
POSLOVNI RASHODI			
Troškovi materijala	7	(726,492)	(705,373)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	8	(1,816,009)	(1,533,883)
Troškovi amortizacije i rezervisanja	9	(998,582)	(890,335)
Ostali poslovni rashodi	10	(542,291)	(720,487)
		(4,083,374)	(3,850,078)
POSLOVNA DOBIT		211,439	815,919
Finansijski prihodi	11	42,188	44,267
Finansijski rashodi	11	(6,283)	(9,879)
FINANSIJSKI REZULTAT		35,905	34,388
Ostali prihodi		8,268	2,182
Ostali rashodi	12	(189,620)	(736,089)
REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI		(181,352)	(733,907)
DOBIT/(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA		65,992	116,400
PORESKI RASHOD PERIODA		6,762	30,147
Tekući porez na dobit		-	22,086
Odloženi poreski prihodi/(rashodi)		6,762	8,061
NETO (GUBITAK)/DOBIT		59,230	86,253


Napomene na stranama od 7 do 18
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

Priloženi finansijski iskazi su odobreni za izdavanje od strane Odbora direktora Društva na dan 31. marta 2017. godine i potpisani su u ime rukovodstva Društva od strane:

Lice odgovorno za sastavljanje
Finansijskih iskaza


Vladimir Dragović

Izvršni direktor


Slobodan Stanišić

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI
Na dan 31. decembra 2016. godine
U EUR

	<u>Napomena</u>	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja	13	258,932	143,332
Nekretnine, postojenja i oprema	13	15,022,364	14,672,011
		<u>15,281,296</u>	<u>14,815,343</u>
Obrtna sredstva			
Zalihe	14	450,011	421,684
Potraživanja	15	5,877,945	5,714,194
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	16	962,875	2,376,506
Porez na dodatu vrijednost i AVR	17	172,607	216,439
		<u>7,463,438</u>	<u>8,728,823</u>
UKUPNA AKTIVA		<u>22,744,734</u>	<u>23,544,166</u>
Kapital			
Osnovni kapital	18	5,943,937	5,943,937
Rezerve	19	321,795	321,795
Pozitivne revalorizacione rezerve	19	6,931,540	7,314,309
Neraspoređena dobit		1,296,209	1,289,077
		<u>14,493,481</u>	<u>14,869,118</u>
Dugoročna rezervisanja i obaveze			
Dugoročna rezervisanja	20	91,424	60,726
Ostale dugoročne obaveze	20	4,364,823	4,766,031
		<u>4,456,247</u>	<u>4,826,757</u>
Odložene poreske obaveze		136,009	129,246
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročne finansijske obaveze		754	4
Obaveze iz poslovanja	21	163,551	209,440
Ostale kratkoročne obaveze i PVR	22	3,469,942	3,488,148
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	23	24,750	-
Obaveze po osnovu poreza na dobit	24	-	21,453
		<u>3,658,997</u>	<u>3,719,045</u>
UKUPNA PASIVA		<u>22,744,734</u>	<u>23,544,166</u>

Napomene na stranama od 7 do 18
 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine

U EUR

Opis	Osnovni kapital	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređena dobit	Gubitak	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2015. godine	5,943,937	321,795	7,653,959	1,829,234	(617,809)	15,131,115
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	-	-	-	(313,785)	-	(313,785)
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2015. godine	5,943,937	321,795	7,653,959	1,515,449	(617,809)	14,817,331
Neto promjene u 2015. godini	-	-	(339,650)	391,437	-	51,787
Stanje na dan 31.12.2015. godine	5,943,937	321,795	7,314,309	1,906,886	(617,809)	14,869,118
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	-	-	-	-	-	-
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2016. godine	5,943,937	321,795	7,314,309	1,906,886	(617,809)	14,869,118
Neto promjene u 2016. godini	-	-	(382,769)	7,132	-	(375,637)
Stanje na dan 31.12.2016. godine	5,943,937	321,795	6,931,540	1,914,018	(617,809)	14,493,481

Napomene na stranama od 7 do 18
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine

U EUR

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prodaja i primljeni avansi	4,259,353	3,911,068
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	297,832	1,014,626
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	(1,876,253)	(1,915,695)
Odlivi po osnovu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	(1,862,740)	(1,617,437)
Plaćene kamate	(6,283)	(9,879)
Porez na dobitak	(22,086)	-
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	(369,646)	(464,703)
Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	<u>420,177</u>	<u>917,980</u>
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prodaja nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme	7,360	581
Kupovina nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme	(1,778,996)	(1,077,218)
Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja	<u>(1,771,636)</u>	<u>(1,076,637)</u>
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	42,188	17,887
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	(8,885)	(8,181)
Isplaćene dividende	(95,475)	
Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja	<u>(62,172)</u>	<u>9,706</u>
Neto priliv/(odliv) gotovine	<u>(1,413,631)</u>	<u>(148,951)</u>
Gotovina na početku izvještajnog perioda	2,376,506	2,525,457
Gotovina na kraju izvještajnog perioda (Napomena 16)	<u>962,875</u>	<u>2,376,506</u>

Napomene na stranama od 7 do 18
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Društvo sa ograničenom odgovornošću “RADIO-DIFUZNI CENTAR” (u daljem tekstu “Društvo”) osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici od 19. februara 2009. godine („Službeni list CG“, br. 21/2009). Imovinu Društva čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava preuzeta iz Javnog preduzeća za prenos i emitovanje radio difuznih signala d.o.o. Podgorica. Osnovni kapital društva čini kapital Javnog preduzeća za prenos i emitovanje radio difuznih signala d.o.o. Podgorica, koje je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod brojem 5-0196430/009. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 6/02, br. 17/07, br. 80/08, br. 040/10, br. 073/10, br. 036/11 i br. 040/11) Društvo je registrovalo promjenu podataka dana 30. novembra 2009. godine.

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Vlada Crne Gore.

Osnovna djelatnost Društva su telekomunikacije: prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanje reletima i satelitima, emitovanje radio i televizijskih programa i održavanje mreže. Društvo obavlja i druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti.

Organi društva su Odbor direktora i Izvršni direktor. Organ upravljanja Društvom je Odbor direktora. Odbor direktora ima 5 članova koji imenuje Vlada na rok od 4 godine, a ista osoba može biti imenovana za člana Odbora direktora najviše dva puta uzastopno.

Na dan 31. decembra 2016. godine, Odbor direktora Društva čine sledeći članovi:

Ime i prezime	Pozicija
Slobodan Stanišić	Predsjednik Odbora direktora
Dejan Medojević	Član Odbora direktora
Niko Martinović	Član Odbora direktora
Prof. dr Srđan Stanković	Član Odbora direktora
Vojislav Krivokapić	Član Odbora direktora

Na dan 31. decembra 2016. godine Društvo ima 110 zaposlenih radnika (31. decembar 2015. godine: 107 radnika).

Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V.

Ovi finansijski izvještaji odobreni su za izdavanje od strane Odbora direktora Društva dana 31. marta 2017. godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 52/2016) odnosno u skladu sa relevantnim odlukama koje se odnose na primjenu MRS, odnosno MSFI u Crnoj Gori (“Službeni list CG”, br. 69/2002) i u skladu sa računovodstvenim politikama Društva. Shodno tome, MRS, odnosno MSFI su prvi put primijenjeni kao osnov za sastavljanje finansijskih iskaza u Crnoj Gori počev od 1. januara 2003. godine.

Promjene u određenim MRS i MSFI, kao i izdati MSFI nisu zvanično prevedeni i objavljeni u Crnoj Gori. Društvo je izvršilo primjenu i objelodanjivanje svih standarda, odnosno izvršilo reklasifikacije i korekcije u skladu sa zahtjevima MSFI odobrenih od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde koji su u primjeni u vrijeme sastavljanja ovih finansijskih iskaza, osim standarda i tumačenja koji su objavljeni, a nisu još uvek u upotrebi.

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica.

Finansijskih izvještaji Društva sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore i računovodstvenim politikama obrazloženim u Napomeni 3.

Iznosi u priloženim finansijskim iskazima Društva iskazani su u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

Finansijski iskazi Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica (“Službeni list CG”, br. 5/2011), koji odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa revidirani MRS 1 “Prezentacija finansijskih izvještaja”, čija je primjena obavezna za obračunske periode koji počinju na dan 1. januara 2009. godine. Shodno tome, priloženi finansijski iskazi nisu usaglašeni sa svim zahtjevima MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim iskazima prikazanim u skladu sa MSFI.

Društvo je u sastavljanju priloženih finansijskih iskaza primijenilo računovodstvene politike objelodanjene u daljem tekstu Napomene 3.

Računovodstvene politike i procjene korišćene prilikom sastavljanja ovih finansijskih iskaza su konzistentne sa računovodstvenim politikama i procjenama primijenjenim u sastavljanju godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2015. godinu.

2.2. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD (Nastavak)

2.3. Nastavak poslovanja

Društvo je u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godini ostvarilo neto dobitak u iznosu od EUR 59,230 dok je na dan 31. decembra 2016. godine obrtna imovina Društva veća od njegovih kratkoročnih obaveza za EUR 3,804,441.

Rukovodstvo smatra da Društvo ima adekvatne resurse da nastavi sa poslovanjem u doglednoj budućnosti. Shodno tome, priloženi finansijski iskazi Društva su pripremljeni po načelu stalnosti poslovanja.

2.4. Uporedni podaci

Uporedne podatke čine finansijski iskazi Društva za 2015. godinu sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore („Sl list CG”, br. 69/2005, 80/2008, 73/2010 i 32/2011) odnosno u skladu sa relevantnim odlukama koje se odnose na primjenu MRS, odnosno MSFI u Crnoj Gori (“Službeni list CG”, br. 69/2002), a koji su bili predmet revizije.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od izvršenih usluga iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za eventualno date popuste i porez na dodatu vrijednost.

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda i mogućnosti povraćaja po osnovu reklamacije.

Prihodi se evidentiraju nakon izvršene usluge u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje.

Prihodi iz Budžeta Republike iskazuju se u visini doznačenih sredstava ili sastavno visini nastalih troškova po primljenim sredstvima.

3.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti Društva.

3.3. Osnovna sredstva

Nekretnine i oprema sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine su iskazane po vrijednosti na osnovu procjene izvršene od strane nezavisnog ovlašćenog procjenjivača (Ekonomski fakultet u Podgorici) umanjene za ispravku vrijednosti za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i tekuću godinu.

Ostala novonabavljena sredstva u 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 godini se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti.

Pod nekretninama i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.3. Osnovna sredstva (Nastavak)

Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja nekretnina i opreme, zamjena i ugradnja sitnih rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme, smatraju se rashodom perioda u kojem su nastali.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme iskazuju se u u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Nabavke osnovnih sredstava evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti koju čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Alat i inventar rasporedjuju se u osnovna sredstva, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulatивно otpisuju.

3.4. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu od strane nezavisnog procjenjivača procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava. Za sva novonabavljena sredstva u 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 godini amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstva.

Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljena osnovna sredstva.

r.b.	Glavne grupe osnovnih sredstava	Stopa amortizacije u računovodstvene svrhe	Stopa amortizacije u poreske svrhe
1	Poslovne zgrade-radio difuzni objekti	1.30- 5.00%	5.00%
2	Specijalistička radio difuzna oprema	6.67-20.00%	20.00%
3	Kancelarijska oprema i namještaj	7.50 -20.00%	20.00%
4	Kompjuterska oprema	20.00-30.00%	30.00%
5	Vozila	7.67 -16.66%	20.00%

U skladu sa članom 13. stav 3 i 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda.

3.5. Zalihe

Zalihe materijala se iskazuju po nabavnoj cijeni ili po neto ostvarivoj prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke. Neto ostvariva prodajna vrijednost je vrijednost po kojoj zalihe mogu biti prodane nakon umanjenja prodajne vrijednosti za troškove prodaje.

Obračun troškova izlaza zaliha sprovodi se po prosječnim nabavnim cijenama. Oštećene zalihe za koje se utvrdi da ne odgovaraju standardima se otpisuju u cjelosti.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja od izvršenih usluga iskazuju se po fakturisanjoj vrijednosti. Ispravka vrijednosti i otpis potraživanja iz poslovnih odnosa vrši se na osnovu procjene naplativosti ovih potraživanja na teret rashoda perioda.

3.7. Gotovina i gotovinski elementi

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Za potrebe sastavljanja Bilansa novčanih tokova gotovinu čine gotovina u blagajni, novčana sredstva na računu, depoziti kod banaka i ostali visoko likvidni plasmani čiji je rok dospjeća do tri mjeseca.

3.8. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuje doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takodje, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih uplati tim fondovima.

Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenih iskazuju se kao rashod perioda na koji se odnose.

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju su iskazane po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine.

3.9. Porez na dobitak

Porez na dobitak obračunava se i plaća u skladu sa propisima Crne Gore o oporezivanju. Porez na dobitak plaća se po stopi od 9%. Osnovicu predstavlja ostvareni dobitak prikazan u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovan za određivanje rashode koji se ne priznaju, rashode koji se uskladjuju za poreske svrhe.

Poreski dobitak tekuće godine može se koristiti za pokriće gubitka iz ranijih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojoj su nekretnine i oprema iskazane u finansijskim izvještajima se iskazuju kao odložena poreska sredstva odnosno odložene poreske obaveze. Poreski efekti gubitka tekućeg perioda su iskazani kao odložena poreska sredstva koja se mogu koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda. Kada preduzeće po osnovu oporezive privremene razlike ima odložene poreske obaveze a po drugom osnovu ima odložena poreska sredstva vrši se njihovo prebijanje.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PROSUĐIVANJA

4.1. Obezvrijeđenje nefinansijskih sredstava

Na izveštajni dan, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti nefinansijskih sredstava (nematerijalnih ulaganja i građevinskih objekata i opreme) prikazane u finansijskim iskazima. Ukoliko postoji indikacija da za neko sredstvo postoji obezvrijeđenje, nadoknadivi iznos tog sredstva se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja.

Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim iskazima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim iskazima se smanjuje do svoje nadoknadive vrijednosti. Razmatranje obezvrijeđenja zahtijeva od rukovodstva subjektivno prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.

4.2. Obezvrijeđenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja

Društvo obračunava obezvrijeđenje sumnjivih potraživanja na osnovu procijenjenih gubitaka koji nastaju, jer dužnici nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U procjeni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvrijeđenja za sumnjiva potraživanja, Društvo se oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promjene u uslovima plaćanja. Ovo zahtijeva procjene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće naplate u gotovini.

Rukovodstvo vjeruje da nije potrebna dodatna ispravka vrijednosti potraživanja, iznad ispravke izvršene u ovim finansijskim iskazima.

5. PRIHOD OD PRODAJE

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Prihodi od ministarstva kulture	266,146	378,500
Prihodi od zakupa infrastrukture	<u>3,587,540</u>	<u>3,596,941</u>
Ukupno	<u>3,853,686</u>	<u>3,975,441</u>

Prihodi od državnih organa u iznosu od EUR 266,146 za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine se sastoje od sredstava prenijetih od strane Ministarstva kulture, sporta i medija po osnovu ugovora o usluzi prenosa signala za potrebe Javnog radio difuznog servisa.

6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Prihodi od državnih dodeljivanja subvencija	401,208	651,879
Prihodi od refundacija bolovanja	32,724	27,028
Ostali prihodi	<u>7,195</u>	<u>11,649</u>
Ukupno	<u>441,127</u>	<u>690,556</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (Nastavak)

Prihodi od državnih dodjeljivanja u iznosu od EUR 401,208 predstavljaju dio od ukupno EUR 2,000,000 prenijetih po osnovu rješenja Vlade Crne Gore br: 05-2823/2 od 09. novembra 2007. godine, EUR 1,000,000 prenijetih od strane Ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija za uknjižbu imovine, EUR 251,022 koji se prihoduju od Ministarstva ekonomije za izgradnju novih objekata i sredstava koji se prihoduju od sredstava prenijetih za potrebe digitalizacije.

Kod priznavanja prihoda od državnih organa primijenjen je prihodovni pristup. Prema ovom pristupu državna dodjeljivanja se priznaju kao prihod na sistematskoj i objektivnoj osnovi tokom perioda koji su potrebni da se oni povežu sa pripadajućim troškovima.

7. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Trošak električne energije	464,163	494,189
Troškovi nafte i naftnih derivata	76,953	110,301
Troškovi materijala	185,376	100,883
Ukupno	<u>726,492</u>	<u>705,373</u>

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Troškovi neto zarada	972,760	815,716
Troškovi poreza na zarade	142,439	124,854
Troškovi doprinosa na zarade na teret zaposlenog	348,176	296,975
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca	149,438	126,424
Bruto naknade za upravni odbor	31,389	31,187
Bruto naknade za ugovor o djelu	8,773	11,921
Dnevnice putni troškovi	65,577	47,372
Troškovi pomoći	6,800	5,550
Ostale naknade i otpremnine	90,657	73,884
Ukupno	<u>1,816,009</u>	<u>1,533,883</u>

Broj zaposlenih na kraju 2016. godine bio je 110 (2015. godine 107).

9. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Trošak amortizacije	962,186	884,076
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	36,396	6,259
Ukupno	<u>998,582</u>	<u>890,335</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Troškovi rashoda opreme i manjkova	-	135,625
Troškovi telefona i ostalih ptt usluga	23,864	20,055
Troškovi poreza	58,095	98,720
Troškovi usluga transporta	18,819	10,076
Troškovi reprezentacije	15,821	11,826
Troškovi platnog prometa	9,769	8,181
Troškovi reklame i propaganda	4,153	1,875
Troškovi taksi i nepriznatog pdv	32,082	58,636
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	78,107	116,090
Troškovi osiguranja	5,759	5,461
Troškovi zakupnine poslovnog prostora i zemljišta	49,555	55,864
Troškovi donacija i poklona	46,731	157,473
Troškovi rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade	-	6,259
Ostali poslovni rashodi	<u>199,536</u>	<u>34,346</u>
Ukupno	<u>542,291</u>	<u>720,487</u>

11. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Prihodi od kamata	42,188	44,267
Rashodi kamata	<u>(6,283)</u>	<u>(9,879)</u>
Neto finansijski rashod-prihod	<u>35,905</u>	<u>34,388</u>

12. OSTALI RASHODI

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava	111,965	105,830
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	77,016	597,975
Rashod materijala	6	29,795
Drugi rashodi	<u>633</u>	<u>2,489</u>
Ukupno	<u>189,620</u>	<u>736,089</u>

Ostali rashodi se sastoje od gubitaka po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava u iznosu od EUR 111,965, otpisa potraživanja u iznosu od EUR 77,016 i rashoda materijala od EUR 6.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

13. STALNA IMOVINA

	Nematerijalna imovina	Zemljište	Gradjevinski objekti	Oprema	Investicije u toku	Ukupno
Početno stanje na 1. januar 2016. godine	244,558	3,565,656	12,254,220	12,131,984	417,247	28,613,665
Povećanje u toku godine	136,277	19,007	33,591	1,724,770	1,789,253	3,702,898
Rashod-otpis	-	(466,800)	(6,000)	(134,151)	(1,778,997)	(2,385,948)
Krajnje stanje na 31. decembar 2016. godine	380,834	3,117,863	12,281,811	13,722,603	427,503	29,930,614
Ispravka vrijednosti						
Početno stanje 1. januar 2016. godine	101,226	512,864	5,846,831	7,337,402	-	13,798,323
Amortizacija tekuće godine	20,676	-	295,111	646,398	-	962,185
Rashod za 2016. godinu	-	-	(2,437)	(108,753)	-	(111,190)
Krajnje stanje na 31. decembar 2016. godine	121,902	512,864	6,139,505	7,875,047	-	14,649,318
Vrijednost osnovnih sredstava na 31. decembar 2016. godine	258,932	2,604,999	6,142,306	5,847,556	427,503	15,281,296
Vrijednost osnovnih sredstava na 31. decembar 2015. godine	143,332	3,052,792	6,407,389	4,794,582	417,247	14,815,343

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

14. ZALIHE

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Pomoćni materijal	342,866	316,917
Zalihe goriva i maziva	<u>107,145</u>	<u>104,767</u>
Ukupno	<u>450,011</u>	<u>421,684</u>

15. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Potraživanja od kupaca (ostalih)	412,764	320,632
Potraživanja od komercijalnih emitera	1,052,634	1,111,686
Potraživanja od lokalnih emitera	227,846	206,658
Potraživanja od telekomunikacionih operatera	700,319	591,581
Potraživanja od državnih organa	3,460,129	3,459,229
Ostala potraživanja	<u>24,253</u>	<u>24,408</u>
Ukupno	<u>5,877,945</u>	<u>5,714,194</u>

Potraživanja od državnih organa se najvećim dijelom odnose na potraživanje u iznosu od EUR 3,450,000 za 2011, 2012, 2013 i 2014. godinu za prenos i emitovanje signala Javnog servisa Radio i televizije Crne Gore.

16. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Blagajna	1,354	4,084
Žiro račun	951,497	1,865,520
Ostali gotovinski ekvivalenti	<u>10,024</u>	<u>506,902</u>
Ukupno	<u>962,875</u>	<u>2,376,506</u>

17. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AVR

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Porez na dodatu vrijednost	-	-
Potraživanja za više placeni porez na dodatu vrijednost	600	47,463
Unaprijed placeni troškovi	81,344	78,313
Obračunata potraživanja	90,663	90,662
Razgraničeni porez na dodatu vrijednost	<u>-</u>	<u>-</u>
Ukupno	<u>172,607</u>	<u>216,438</u>

U poslovnim knjigama Društva vodi se potraživanje za nefakturisani prihod od Elektroprivrede Crne Gore u iznosu od EUR 90,663 za period od 01. januara 2014. godine do 31. decembra 2016. godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

18. KAPITAL

Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici od 19. februara 2009. godine („Službeni list CG“, br. 21/2009) osnivački kapital Društva na dan 31. decembra 2016. godine iznosi EUR 5,943,937.

19. REVALORIZACIONE REZERVE I REZERVE

Revalorizacione rezerve na dan 31. decembra 2016. godine iznose EUR 6,931,540 i formirane su na osnovu procjene urađene od strane ovlaštenog procjenjivača na dan 31. decembar 2007. godine.

Rezerve na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od EUR 321,795 nastale su prenosom ostvarene dobiti Društva u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore, sa ciljem da se iskoriste za potrebe procesa digitalizacije.

20. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Odloženo priznavanje prihoda	4,364,823	4,766,031
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade	<u>91,424</u>	<u>60,726</u>
Ukupno	<u>4,456,247</u>	<u>4,826,757</u>

Odloženo priznavanje prihoda

Odloženo priznavanje prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od EUR 4,364,823 predstavljaju odložene prihode po osnovu sredstava u iznosu od EUR 251,022 doniranih od Ministarstva ekonomije Vlade Republike Crne Gore Društvu za nabavku telekomunikacione opreme, EUR 1,000,000 dobijenih iz Budžeta za uknjižbu imovine, EUR 2,000,000 za rekonstrukciju i izgradnju novih objekata EUR 1,050,000 za projekat DVB-T mreže, softer za radio planiranje i digitalnu kartu Crne Gore i EUR 1,594,235 donacije od EU za digitalizaciju javnog servisa i EUR 600,000 za drugu fazu digitalizacije i lokalni mux.

21. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Obaveze prema dobavljačima		
- u zemlji	150,011	200,967
- u inostranstvu	<u>13,540</u>	<u>8,473</u>
Ukupno	<u>163,551</u>	<u>209,440</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu završenu 31. decembra 2015. godine

Iznosi su iskazani u EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

22. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Razgraniceni prihodi iz Budžeta	3,450,000	3,450,000
Obaveze za poreze, doprinose i otpremnine	19,942	-
Obaveze za učešće u dobitku	-	35,098
Razgranicene obaveze za porez na dodatu vrijednost	-	3,050
Ukupno	<u>3,469,942</u>	<u>3,488,148</u>

23. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Obaveze za PDV	22,300	-
Ostale obaveze za poreze	2,450	-
Ukupno	<u>24,750</u>	<u>-</u>

24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Obaveze za PDV	-	-
Ostale obaveze za poreze	-	21,453
Ukupno	<u>-</u>	<u>21,453</u>

25. POTENCIJALNE OBAVEZE

Obaveze prema Elektroprivredi Crne Gore FC Snabdijevanje su na datum bilansa neusaglašene. ECG FC Snabdijevanje u svojoj evidenciji i dalje vodi kao dug RDC-a sporni iznos od EUR 75,153 koji je u stvari dug Telekomu. Ovakvo stanje neusaglašenosti i postojanje evidentnih nepoznanica u vezi kompletnih odnosa sa EPCG može stvoriti potencijalnu obavezu RDC-u.

Takodje, s druge strane neriješeni imovinsko pravni odnosi u pogledu vlasništva nad objektima EC Lovćen i Bjelasica imaju za posledicu nepriznavanje obaveze za zakup infrastrukture od strane AD Prenosa i EPCG FC Distribucije Cetinje.

Sudski sporovi

Rukovodstvo Društva procjenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda sudskih sporova u toku.

26. DOGAĐAJI NAKON DATUMA IZVJEŠTAJNOG PERIODA

Nakon 31. decembra 2016. godine nije bilo događaja koji mogu imati materijalno značajan uticaj na poslovanja Društva.



BDO d.o.o. Podgorica

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120

81000 Podgorica

Montenegro

Tel: +382 20 228 449

Fax: +382 20 228 449

www.bdo.co.me

BDO d.o.o. Podgorica, privredno društvo osnovano u Crnoj Gori, je članica BDO International Limited, kompanije sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Velikoj Britaniji i dio je međunarodne BDO mreže firmi članica.

BDO je brend ime za BDO mrežu i za svaku BDO firmu članicu.

BDO d.o.o. Podgorica, a limited liability company incorporated in Montenegro, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.

